



OMBUDSMAN COMPLAINT FORM/FOMO YA GA
MOSIRELETSI YA NGONGOREGO

For Official Use

<i>Date Received:</i>
<i>Received by:</i>

<i>Date Received:</i>	<i>Investigator's Name:</i>	<i>Case No:</i>

Please Note:
(Ela Tlhoko)

Write Clearly
Kwala mo go thapileng

1. Name & Surname
(Leina le sefane)
2. Sex
(Bong)
3. Identity/Passport Number
(Omang)
4. Date of Birth
(Matsalo)
5. Postal Address
(Nomoro ya poso)
6. Residential Address
(Nomoro ya ntlo/kgotla)
7. Telephone Number (Work)
(Nomoro ya mogala kwa tirong)

8. Telephone Number (Home)
(Nomoro ya mogala kwa gae)
9. Who is the complainant? **Mr/Mrs/Miss**.....
 (yourself or someone else)
(Please give details)
(Mongongoregi ke mang?)
(A ke wena kgotsa jang?)
10. His/Her Address and Telephone
 number(s)
(Aterese le Dinomoro tsa
mogala tsa mongongoregi)
11. Name of Ministry, Department
 or Organisation you are complaining
 about
(leina la lephata kgotsa lekalana
le o ngongoregang ka lone)
12. Who should we talk to on enquiry?
(Re bue le mang fa re dira
dithothomiso?)
13. What position is he/she holding?
 e.g. supervisor, head of dept (etc)
(Maemo a gagwe ke eng mo tirong?)
14. How did you know about Office
 of the Ombudsman/Public Protector
 (radio talk shows, newspapers,
 billboards, friends etc?)
O itsile jang ka ofisi ya Mosireletsi?
(puisano tsa seromamowa, dipampiri.....
tsa dikgang, ditsala, jalo jalo?)

